

Osnovi računarstva II

Čas 6

Miloš Daković

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

25. mart 2024.

m-fajlovi

- Octave/MATLAB komande mogu se grupisati u jedan tekstualni fajl. Takve fajlove nazivamo skript-fajlovima ili m-fajlovima jer imaju ekstenziju **.m**
- Fajlove možemo kreirati u bilo kom tekstualnom editoru.
- Sadržaj fajlova su komande koje se izvršavaju sekvenčijalno (jedna po jedna redom kojim su navedene).
- Fajl „startujemo“ navođenjem njegovog imena u komandnoj liniji Octave/MATLAB-a.
- Ime fajla mora poštovati ista pravila kao ime varijable (ne smije počinjati cifrom, sastoji se od slova, cifara i podvlake). Nije dozvoljen razmak u nazivu m-fajla.
- Neki operativni sistemi prave razliku između malih i velikih slova (linux) a drugi ne (Windows). Preporuka je da se pri imenovanju i pozivanju m-fajlova vodi računa o malim i velikim slovima.

m-fajlovi

- m-fajlovi predstavljaju Octave/MATLAB programe
- Sekvenca naredbi se jednostavno realizuje navođenjem komandi koje čine sekvencu onim redoslijedom kako želimo da budu izvršene.
- Neophodne su programske naredbe za kontrolu toka programa
- Predstavnici tih naredbi su **if, for, while, break, error...**
- m-fajlovi rade sa aktivnim radnim prostorom, odnosno u njima možemo koristiti sve varijable koje su definisane u radnom prostoru prije startovanja m-fajla.
- Sve varijable definisane unutar m-fajla ostaju u radnom prostoru nakon njegovog izvršavanja.

Naredba if (selekcija)

- Osnovi oblik **if** naredbe je:

```
if uslov  
    niz naredbi  
end
```

- Druga varijanta je

```
if uslov  
    naredbe1  
else  
    naredbe2  
end
```

- Primjeri:

```
if x<0  
    x = x+1;  
    disp('Uvećano za 1')  
end
```

```
if x<0  
    s = -1;  
    x = -x;  
else  
    s = 1;  
end  
disp(s)
```

Uslovi u IF naredbi (i WHILE petlji)

- Osnovni operatori poređenja su `==` , `>` , `<` , `>=` , `<=` , `~`
- Ovi operatori vraćaju binarne vrijednosti koje možemo kombinovati logičkim operacijama.
- logičko „i“ se u Octave/Matlab uslovima realizuje operatorom `&`
- logičko „ili“ se u Octave/Matlab uslovima realizuje operatorom `|`
- logičko „ne“ se u Octave/Matlab uslovima realizuje operatorom `~`
- Postoje i operatori `&&` i `||` – oni provjeravaju uslove sve dok nije sigurno šta će biti konačna vrijednost logičkog izraza. Na primjer u uslovima `1==2 && x<5` i `3==3 || x<5` se nikad neće provjeravati drugi uslov `x<5` jer je rezultat poznat bez obzira na njegov ishod.

For petlja

- Osnovi oblik **for** petlje je:

```
for k = niz_vrijednosti  
    naredbe  
end
```

- Varijabla **k** redom uzima sve vrijednosti iz zadatog niza.
- Niz vrijednosti mora biti vektor vrsta.
- Ukoliko je niz vrijednosti matrica, tada varijabla **k** uzima vrijednosti pojedinačnih kolona zadate matrice.
- Čest je slučaj: **for k=M:N**

- Primjeri **for** petlje:

```
s=0;  
for k = 1:N  
    s = s+k;  
end  
  
s
```

```
A = zeros(10);  
for n = 1:10  
    for m = 1:10  
        if rem(n,m)==2  
            A(m,n) = n+m;  
        end  
    end  
end  
disp(A)
```

While petlja

- Sintaksa while petlje je:

```
while uslov  
    niz naredbi  
end
```

- Naredbe unutar petlje se izvršavaju sve dok je navedeni uslov tačan.
- Treba obratiti pažnju na to da ova petlja može da se izvršava neograničeno dugo.
- Tasterskom kombinacijom **Ctrl C** prekidamo izvršenje programa prije njegovog kraja.

- Primjeri while petlje:

```
N = 3567;  
while N > 10  
    N = floor(N/10);  
end  
N
```

```
n = 24; m = 5;  
while n > m  
    n = n-m;  
end  
n
```

- Šta će biti rezultat izvršenja ovih programa?

Ostale naredbe za kontrolu toka programa

- Komanda **break** prekida izvršenje programske petlje.
- Povedite računa o tome da ova komanda prekida samo jednu petlju, onu u kojoj se nalazi.
- Komandom **error('Neki tekst')** prekidamo izvršenje programa i korisniku prikazujemo tekst greške.
- Sličnu poruku, bez prekidanja izvršenja programa, možemo poslati komandom **warning**
- Komandama **try** i **catch** možemo ograničiti dio koda kod kojeg pri izvršavanju može nastupiti greška. Na primjer

try

```
load mjerjenja.mat
```

catch

```
error('Nema fajla mjerjenja.mat!')
```

end

Ponovo uslovi

- Analizirajte m-fajl:

```
x = [1,2,3,2,3,4,5,2,3]
if x<3
    disp('???')
end
if any(x<3)
    disp('Bar jedan je manji od 3')
end
if all(x<3)
    disp('Svi su manji od 3')
end
c = (x==3)
d = sum(x==2 | x>4)
e = find(x>2)
```

Zadaci

- Napišite m-fajl koji traži kvadratni korijen iz zadatog broja x Njutnovim algoritmom. (Njutnov algoritam za određivanje kvadratnog korijena je rađen na drugom času nastave.)
- Napišite program kojim se određuje najmanje N za koje je suma

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N}$$

veća od 11.

- Napišite program koji za zadatu matricu A čiji su elementi cijeli brojevi, određuje koji se element najviše puta ponavlja u matrici A . (Predlažem da prije pisanja programa razmislite o algoritmu.)
- Octave i MATLAB imaju komandu **input**. Ispitajte šta ona radi, i izbjegavajte da je koristite u vašim programima. (Zašto?)